

Выда 30 к.

Doxtr P. H. Margarjan

SLAMƏTJA ZƏNA



Բժ. Փ. Հ. Մարգարյան
Կանանց առողջապահությունը (Քրդերեն լեզվով)
Պետրաստ, Երևան, 1934

Док. П. Г. Маргарян
Гигиена женщин (на курдском языке)
Госиздат, Ереван 1934 г.



Nəşra Nükymata Şewra Fylstane
Rəwan
1934

Komisarjata həkilmə çəmaşə

Doxtr P. H. Margarjan

SLAMƏTJA ZƏNA

Tərcüməkər H. Çəndi

Neşra Hykymata Şewra Fılbstane
Rəwan 1934

Şılamatja zıpla

Şılamatı (higiena) — yıməkə dərəq saqı sılamatjeda; neta sılamatja zıne dərəq saqlı — sılamatja wedanə, rastie əm bezən, neta we əwə, ky zıne zı hale nəxvəşja bıdə xüəjkırne.

Zınlı qava ymre xüəda cənd dəvrana dərbaz dəkə, bı wan dəvrana rara çurə-çurə gyhas-tın dəqəwətən, nava organizme weda qəwməndən peşdə ten, loma zi lazımlı ghydarıkırn. Əw dəvr-an je zəgərən, ky te pıvisare:

1. Sılamatja zıne həta kamılbune.
2. Kamılbun u sılamatja we
3. Dıyalıbun, wəldandən u sılamatja pəj wəldandənne — razane (azabune)
4. Dəvrana klimakterike u pırbune.

1. SıLAMATJA ZİNE HƏTA KAMİLBUNE

Higiena zıne həma zı roze peşənda dəst pe dəvə: nayka zara həta roza kətənə gərəke be nıheranbən-dərmankırı, cawa ky brin əw gərəke bı binte təməz u bı tənzifə təməzkibri be pe-cəndən,

Nəşərxana işknşə
Glavlit № 2831
Nəş. № 8402 (b)
Təmbl № 158
Tiraz № 1000

Redaktor G. Genço
Redaktore texnik G. Zenjan

Rynd dəbə ky hata kətənə naşke ave le zara nəkən, le zə bona nəkətəna nəxışja cərme wana, lazımə bə ava şırgərm bən pıçəngə wan, nav şəqə wan, het u lınge wan be təməzkrne u pəj we çle şı bədən zəhakırne, zə dəst pe buna həftija dyda—rynd dəbə ky zarya hər ro bədən şüştəne. Wəxte kə sərlı şüştəne qylke cərm vədəbən u zary binşəndib-ne daha bə hesajı dəstino. Dəqəwmə ky zə çıñiza qize tıştəki minanituke pışdate, əva ky təvi mizə u mərdarja we dəbə—xyr hyndyre həja wəda peşə tına, xyrandıne nav cərmdə zə peşə tına u brinok peşə ten, şəwat gyrdıba. Wəxte awha fəsall lazımə—bu wəxte şüştəne, bu wəxte zəhakırne u paşa rune təməz je gihe le hərəşinən jan zl pe məzdnən. Dəqəwmə ky aloqə singe zara pırhəndibki dəwəgətən u zə we avək mina xırıe peşdate, qəwməndəna han bə tomərja xüəva be qəzzajə, le zə nəfasalı, zə xyrandıne, zə zordajıne u zə nəxışlı dərbazbu-ne brinə han zəda xüə disa dəkarən təzə bəkən. Dərəq qəwməndəna awhada lazımə pera pera əllamlı doxtr bəkən.

Zə bona təfəl, nəxışşə lape zədəly—əw ja honorrealə. Gava ky de radeze—şıqale malhəməlkə we ky zəf hurkok te hənə lə sər cəve za-

ra dəkəvən, zə we zl cəve təfəl zəde dəstino. u sərwe korbun zəf çara dəkarə bəqəwmə. Bon-a Zary we zəde (bebəxtie) nəstino—gava ky əw dəbən əsəjl dəlopı cəve wan dəkərn-ljapis (dərmanəkə) jək sələfi nəqətkəke janedy nəqətke, əva dərmane hana peşə nəxışje dəgərə. Le əgər pəj wi dərmani zi cəve waqa bə eše bəgən-dərəq we jəkəda dəst-dəst gərəkə ələmlı doxtr bəkən, çara zi dəqəwmən, ky zara təzə buji çəm dea nəxış radbzınlın (wəxte hyla zə malhəməlkə we tıştəki mina ave dəkşə) u wi ca-xi zary zəkena de disa nəxışje hıltinə, lə cihəja zary brinok (zədə) peşə ten u də sərja xüəda əwana zary dəşinən. Wəxte əwha, be həz pe həstəna doxtr nəxışlı zəf dəkşinə u zə we qəzajəcəyran dəkarən peşə ben.

Lazımə wəxte hər qəwməndəna vitəhəri pera—pera doxtr pe bədən həsandıbu.

Nəxışik zi həjə, zera raxit dəbəzən, əw zi wəxte təfəlbune dəqəwmə—(wəxte dərguştune)

sərfezə heta, nava parxanada u nava seri-də əva nəxışja hana dəqəwmə, həsty rynd qa-jım naşın, zə we zl əwana nərmik dəmənən, zə we zl gava ky kypək zə nəxışja rəxite təng u beqanun dəmənən, wəxte wəldandıbu (zary anlı-ne) gələ cətnajı peşdaten əgər əw diformasi-

zəf dəwarə, zary anin bə normali nəvə, xənə
we, nəxəşja rəxite dədə əgləkərne dərbuna or-
ganizma u paşa zi dədə malhəmləkə u ci mal-
həkəkə dədə be qəjdəkərne, əva zi dəvə, səbəb ky
kras le hatın axle be qəjdə bəvə. Nəxəşja rə-
xite zəc işl (nam), zə be tirenza tave, zə be
şire de u zə de u bave araq şəraf vəxarı peşda
te. Zə bona we jəke zary gərəke bə şire dja
xuə ben xəjikərne, zə dəstpebuna şəsməhje şı-
raja emiş dəkarən bədən zara, zary təm-təme
bəvən dərvə zə bona həwa təməz u də otaxa
ronkajida bədən xəjikərne. Lazımə zary təme
be kəşanəyne, zə bona zanəbune dərəq səlamət-
ja weda u zəf pak dəbə ky gyhdərja konsulta-
sie hərtəm le həbə. Təfaqa Şewreda gələ gələk
konsultasiye zara hənə, zə we zi hər dek zə ro-
za buna zarye gərəke zara xu, bə gili-gotyne
konsultasiye bədə xəjikərne.

Səlamətja qızke gəhiştə zə səlamətija zore
ky hatja gotyne çyda dəbən. Dərheq təməz
xəjikərna cərm gili-tynə gərəke disa təməz be-
nə xəjikərne. Hər ro lazımə ave lə xuə bəkən
cərme çane xuə bədən şüştənə u pera zi be
mənə ci həja xuə təməz bədən xəjikərne

Əgər organə ci həjae naçı şüştən-wan ca-
xa zə xudanə u majine miz kyr peşda tıñın-

Gyhədarı lazımə zə bona xərənhalkıryne u dər-
kətənə qize (çırka cıko dıxyə, dəməhinə, həldə-
kə u wəxtəda dərte dərvə). Əgər zək naməhina
u wəxtəda dərnənən dərvə, əvana dəsərja xədə
forma malhəmləkə qızə dədən gyhastıne u qı-
zızk də umre xədə dəkərə təmə xulək bəmīnə

Kənçə lekərne gərəke frəbən-aza, bənə pışta
xuə gərəke nəşidinən, cımk ky əvana zəf cara
səbəb dəbən ky qız bə qəjdəti gür nəbə, çie ky
te şıdandıne, nagħiżə, naçebə. Dəwrana zə 7
sallie həta 14 salije, dəwranək ysanə ky qızılk
təmə te gyhastıne, forma bədən u çane we zi
tenə gyhastı. Wan caxa lazımə wana zəf nə-
dən xəvate-wəstandıne, bə xəvata gran u bə
dərse zəf u cətənə, əvana dəsərja xədə zəf
cara xune peşda tıñın-xun zəqızə te.

Hers peşda te u kras le hatın be qəjdə-
dəbə, kynka we zi disa nənormal dəbə.

Wəki ky nəxəşje bə wi təhəri nə qəsəbən,
lazımə naubərja dərsa gələki bəkşinə, dərvə
dərse dərbəz bəkən, məşqe bblizən, listika saz
bəkən. Əvana organizme qize mətin (qəwin) də-
kən, hastuje we sər həvda dəçəbrinən u zə we
zi zə nəxəşja dur dəkəvə.

Gyhədarı lazımə zə bona təməz buna dra-
na u dəv u leya. Zə kənçə tənəj u zə sole cuk

u zéf məzən gərəke dəst bəkşinən. Həval kras-
se frə u dələlpəg gredajı gərəke be xırkrne, ky
zə aliki zə toze xəzə bədən xırjıqınp, zə alle
dən həvalkas şəqə wana məzə nədə. Wəxte go-
ra pe kəylnə-lazımə bənda awqa nədən şədən-
dənə, zə we xuna məryəna nalizə-nacə-nae.

2. KAMÝLBUN U HIGIENA WE

Kras le hatın — għihiştına qizə də wəxte
hiv dītına əwla nda te əjankırne. Qiz wəxte hiv
dītına gərəke zéf təməz xəzə bədən xırjıqne.
Xun bə pycava təvl mizə dəbən, təv həvdə-
bən u binək mərdar ze te, paše, cərme dor hə-
je tena xyrandın u břinok dəqəwmən. Gava ky
brinoke hanana peşdaten u wəxteda nae qanç
kırne — əwana dərbəzi dor həje u hyndyre həje
dəbən, zə we zi dərbəzi nava malhəmlıke də-
bən u parkana dəbən, kəc wəki ky nəxuəşja
hanana nəğħre, lazımə əw hərro zə dərvə pe
ava şlrgərm u sapone hoja xəzə bədən şuştına.
Wəxte hiv dītına fərzə kəc pe pəmbue naya
tanzifda həja xəzə bədən xırjıqne, gredə, ky gə-
rake əw gredan bə forma kəwkani bə. Əwe
han zi bə pycava zə pera u zə paratinən dəg-
ħinən kəmbəra peşte.

Pecandına çure awha hərgay gərəke be

gyhastına, be şuştına, bədən kəlandına u dīsa
bədən şuştına. Wəxte hiv dītına, gərəke nəkə-
vən hawze ave, le zéf pak dəbə wəki səre
xəzə, bədən xəzə bədən təmzkəgn, şuştına, şuşt-
ına hana hivdītına dəha /səvək dəkə u bina
dəha kem dəkə. Əgər wəxte hivdītına eş peş-
da ten, jan zi xun bə gymryhi peşda te, wan ca-
xa qize zə xəvata fizike u zə fizkulturaje gərə-
ke bədən azakķıgn. Le əzər xun, bə normali te
u eş kemə, kəc wan caxa dīsa dəkərə dəst bə
xəvata xəzə bəkə. Hənə dərəçə, ky wəxte hiv
dītına zəne dədən qəlskärne, zə bina wənə nə-
pak əw jək dəbə — əwə zə tħasas, zə toze, zə
ċybe, zə rəngä, cawa ky hatə gotnejn əvəna
wəxte hivdītına dəha zəne dədən qəlskärne,
cümky wan caxa zora we kem dəbə. Wəxte hiv-
dītına gərəke ty çara nəkəvlinaraq şerafe. Əva-
na də kynka beukda xune dədən zéfkärne iż-
we zi xun zəmanek drezda nae brine, ze te.
Hərtəm zi, le wəxte hivdītına dəha — kəc gərə-
ke gyħdarie l-baxx u həlkırna xəzə bəkə, be
ve jəkə naya zəkka dəkərən tħoste zárajl peşda
ben, jəkə zisżruvjad dəkərən bżvixn u tħav xune
ħevvix u zə we zi xuna we xrab dəbə, wan ca-
xa sərles peşdate, səriġer bitər dəbə, mādə te
qartyne, dyle we l-bə həv dəkəva, vədieraše u

ojine dən, wəxte hivdityne lazımtə xüə gərm xüəj bəkkən, llahim ky lıngə xüə (zəf gərm gərəkə benə xüəkərne), zə we zi fərzəxənenz ķırpęcə hərozl, həval krase bə dələng xüə bəkkən (jeko tənə gredən).

Wəxte hivdityne cujina mera çəm zəpnəzrare dəkərə pəşda bınə-əwı ky wəxte cujina çəm həv-xun də kynkedə dıha gymryh dəbbə-zə səbəbjə we zi hivdityn gələk zəmani dəkərə bəksinə, ja dyda—wəxte ysada zrar (nəxvəş) dəcə hyndyr, pərda malhəmləke də wan caxada vədəbə u pera-pera zə we zi dəkərə pəşda be zəda zəne, jan zi əger zədə həbuijə-gymryh dəkə dədərəçə həja zəneda. Hivdityn nəjlıka malhəmləka zənijə, gyhastına we—pışan dədə cıka dərəçə malhəmləkbuna zəne cawano, zə we zi hər zən gərəkə haz hiv dıtına xüə pak həbə, hiv dıtına əwıbn, cıka cawa dərbaz dəbə, gyhastı (wəxte merkırne, wəldandıne, bərkylgile u qəwməndıne majın) u hiv dıtına paşın.

Gavaky hivdityn wəxtedə naqəmə, han zi təstənə dən le dəqəmən, lazımtə pera pera şlamı doxtr bəkkən.

Zə roza hivdityne (çəmme bə zmare orte həta 15 salje) kəc ədi həsav dəbə gəhiştii dəkərə həmlə bəmīnə, le gəhiştəndənə həmət

organizma, llahim həstue kuyńke hela tomərja xüəva naen gılıştandıne, Əw jək də wəxte 20 salje həta 25 salı bıtləməmja xüəva zə həvdərtən u cıqas kymalhəmləka zəne pera—pera nagizə—lazımtə kəcke zutrk pədənə mer, zu merkərgən qəzjaje məzən dəkərən peşda bınən.

Çəm zəne, gyhastına dərəçə malhəmləke gredəjə bə həmu organizme wera—dyhalbun, zə we azabun, zary xüejkəyń u pırsə dəne. Wəxte cujina zəne çəm mera zəf nəxvəş dəkərən pəşda ben (triper, sıflıs, şankre nərm), zə we zi zən bəre əw jək kırıb gərəkə hərə çəm doxtr də sırja xüəda mer zi gərəkə hərə çəm doxtr u gava ky doxtr dərəqa sylamətja wanda got, wi caxitənə həv bıstınbı. Zə bona we jəke komme doxtrə çydə hənə u hənə konsultasiye zənpa, zə wandəra dəkərən bıbhen dərəq sylaməti u nəsylamətja xüəda.

Zə bona merkərne—zəwçandıne lazımtə zə 19—20 salje dəst pe bıvə, gavky nəky tənə organizme mer u zəne həzərən, le gılıştı u həzərən həmu organizm zi. Zə we zutrk merkərən, u paşa həmləbun u wəldandıbın (razan) zəne zə hal lap deşən, wəldandıbın zəf cətən dəbə, wəldandıbın də wəxte dərnəqda zi cətən dəbə—wəxte zə 35 salja zortrə. Xüə təməzzxuyajkəyń-

(gava ky nacə çəm mera) zən ty zrare nastinə.

Çara əwlən gava ky zən dəcə çəm mer, məjine pərda zəne cawa ky brin eşa peşdə tlıpın, zə we zi se—carəki zən u mer gərəke nəsən çəm həvdy (çle həvdy) wəki ky brinok benə qəncəkərne. Wan caxa bə ava şırgərm zən gərəke xəz bədə təməzkərne. Zəf çara dəqəmənky wəxte cujina çəm həv, nə ky təne pardə, te dərəcə majin zi zə həv tərk dəbən, wəxted ysa—pera—pera gərəke ələmi doxtr əlkən, ky xune bədə səknandın u brina bədə qəncəkərny.

Bəri cujine u paşı cujine, zən u mer gərəke həje xəz bə ava şırgərm bədnə şuştıne. Wəxte sərxış bune izbn tynə zən u mer hərən çəm həv, zare wana hilə dəbərgən. Zən u mer gərəke nəsən çəm həv wəxte hivdityne, wəxte dəst—pebun dyhal bune u wəxte nezikbuna wəldändyne (razane)—wəxte awha zədə u bərkərən dəkərən peşdə ben.

• Həta merkərnə kəcke, gərəke we zəf təməz bədən xəjəkərne, zutrke dərəq merkərnedə pe nəhəssə. Gava ky dora we xravn, əw zə xraib dəbə u zəf çara bə onanizmə dərbaz dəkə (gava ky dəste xəz bədə həja (organizma) xəz, peda dəkəvə). Onanizm axılı we lap xraib dəkə.

brinoka peşdə tlinə, bə xəz herse dəstine, nəkərə pakı bəxəntə, nəkərə pakı bəfəkərə, hivdityn nənormal dəbə. Hərge hun dəxuəzən kəca wə nəxuəşle awha nastinə, lazıma we bə xəvateva bədən təzuləkərny, əwarətie we hin nəkən u nəhən bə təqyve xravrə bəkəvə.

HIGIENA DYHALBUNE, RAZANE U PƏJ RAZANE

Wəxte dyhalbune xəyata organizme zənne təzən dəbən u əger əw bekəfə zi, əw wi caxı we granit dybarəbi zari peşdə bəbə. Wəxte dyhaldune çarana dyles, nəxuəşja tamara jan zi ja peşka peşdə te. Hər zən wəxte dyhalbune gərəke rənd xəz bədə xəjəkərne, wəki ki zə dyhalbune sılametja xəz yunda nəkə. Hər zən gava ky dənəra hivdityna we dərəng kət, gərəke pera pera hərə çəm doxtr—hərə konsultasi, hər kidəre, doxtrə beze, cıka pəməjə jan na, we dəb tamar, püşke we mezə bəkə, we kynka we bənərə u zə we jəke şunda we beze, cıka dyhalı majə, jan na, zə we şunda zənna pemamai gərəke bə konsultasiəra be gredan, cımk nəxuəşinə ysa hənə, ky təne dəwəxte dyhalbunedə peşdə ten, əw zi zəf çara də məhə paşında.

Зъна dyhalbu gərəke zəxəvata xüə nədətə, le əgər nəxysinqə ysa hənə, wəki zəwana dəwəxte xəvateda pe naminə, wi caxı fərzə ky zəne də məhə peşində zəxəvate kənər bəkən, həta ky tov bə malhəmləkəra te gredan (te zəlqandın).

Məşqə fizkulturae goşte we dədən mətin-kırne, xəvata dəl, pəşəka u ruvja qəncəbəkən. Zəna dyhal nava həwa təmizda (dərva) gərəke zəf bəminə, sejrangə bəkə, le zə we gərəke xüə nədə wəstandıñə, granja gərəke həlnədə. Kənç şüşnə cətən nəkə, xəvata ləngə ky sər maşinə te kərgən nəkə, bə həspe həşəni (velisoped) nəgərə. Wəxte ky pe ərəbe dəcə jan zə bə pe zəf ərd dəbərə zəf çara bərcun peşdəte.

Zəne dyhalu çure sportə səvük dəkərən bədən xəvate, əw zə də wəxte ortəda, kənge kyl-feta həmlə xüə şək dəkəvə. Gərəke ava nə zəf gərm, nə zəf sar xüə bəkən, Zəna bə dyhalu gərəke pak təməzajə xüə bənərə, hərro xüə bəşo, nəjnүke xya bədə təməzkiñə. Bəkəvə na-va həmmame(təştə ave) wəxte ky dəha pemamajə, pore xüə nava həftijəda — çarake hane dy çara bədə şüştənə, organizma pemabune hərro bədə şüştənə, zə hyndyrda şüştən nə lazımlı — zərva gərəke be şüştən). wəxte ky lazımlı — ələmi doxtır bəkən.

Zəne dyhalbuji qəzjae həldədən zə çure — çure xəvatkarlıje zl, zə wan çure xəvatkarlıjənə həzərkırna tħune, həzərkırna dərməne tħixkə, ja rħassə u ja cybe, əvana xuna zəna dyhalbuji xräv dəkən, zary zikke dja xüəda dəmtyə u bətcujin, Jane zl razana zutürke dəqəwyma. Bəri nan zl pore xüə bədə şüştənə, ky zə təze u zə nəxysja xħlas bəbən, Nava hikyməta Sherweda dərəq xəvata zəne nava xəvatkarjeda hənə qanun, ky zə kara zəna həmlə tenə gotbən. Gava ky zəna həmlə dəghizə 7 məhə, bə qanunava əw zə xəvata şəve te azakərən.

Bəri razane dy meħa peşda zə xəvate aza dəkən, zə xəvate poj razane zl disa aza dəkən.

Xaġħna zəna dyhalbuji gərəke bə qajdə bə, əwlyi əw gərəke goşt u tħiġi şor kem bədə xəvate, ilahim ky wəxte ky hərdy məhə paşen, araq — şerfe bə çarakeva gərəke nəxuyp — zə bona zəna pemamaj ixaġnej bə sir lažmyn, ysa zl pənċar u emlş, əvana zu tenə məħandisne, həlkəgħejne, dərəçe zərajli hħandek peşda tinġi, u qəwate dədən, u əw jek zl zə bona zarye zəf pakən, zə bona għarbuna wi. Xəvtandnha ave pakə, cimk gava ave zəf dədən xəvate, zəf miz peşda te, bə mizera zl zəraje nav xune derten. Əgər dyleż zəna pemajji l-ħənudx, jan zl vədheşa,

wi caxl gərəke kem—kem bəxuya, xarçna sar u
sar keləke zi dəkkarə bəxuya.

Qəwməndənə hananə də məhə 2—3 jada
tenə ortə u paşə dərbaz dəbbən, əgər dərəcəd
zöyün zynə nadən qənəçkərən, wi caxl lazıtmə ky
əw hərə konsultasiə ky be dərmankärne.

Gava ky əw dərnakəvə dərvə, wan caxa
gərəke ty dərmana nədə xəvate, le şuna wana
həla he xyrini dy şəlbək ava sar vəxuya. Rəp-
çare u emiş bəxuya, əgər əw zi nəbu bə 2—3
şəlbək aveva klizma bəkkən. Dranə rəzi wəxte
hamləbune gərəke bəddən dərmankärne u wana
bə cotk u dərmane dranava bəddən şuştıñ' əgər
əva jəka nəbə, nəxüəsi zə wana dəkkarə dərdəz
malhəmləska zynə bəvə.

Kənşxuəkərgəna zynə dyhalal gərəke frəbən
(aza), pe bənda gərəke ty çara peşə xəə nədə
şədəndənə, ilahim ky sər zək, wedərəty bənde
şədəndi gərəke nəbən. Zynə ky zəke wana mə-
zynə dañiqana, əwana laçke zəla dəkkarən bə-
dənə, bər u gredən, wəxte ky dəha pemanə. la-
çke gərəke səbə—səbə bəddən gredən—wəxte
ky həla zə ci ranəbunə, le evar — evar wana
gələnədən-wəki ky həja zynə zə nətəməzajle bə-
xuejkərən, lazıtmə ky əwana həvalkrase də-
ləng gredajı xəə bəkkən, bənde gora zi gərəke bə
həval-krasra benə gredan.

Zynə nəbirən gərək dərhəq bəstane xye-
da zi bəfəkərə. Əw gərəke wana bədə hazırkı-
rıyne bona mezanıñne. Be təvdarəkditlyne, rəj
razane, gava ky zary dəha dəst bə metynə də-
kə, bstan dətərəkən u hərçar wəxte metynə eş
peşə te (deşən), xənzə we, zə wan tərkoka nə-
xüəsi dəkkarə dərbəzi hyndyr bəvə u zəda bəstana
peşə binə.

Əgər zynə dyhalal naxazə bə nəxüəsi han-
bikəvə, lazıtmə ky əw hər roza bə ava şirğərm
bədəna xəə bədə şuştıñne, hylbət pe sabune u
pera pera zi zəha bəkə.

Wəxte dyhalbune pak dəbə ky mer nəcə çle
xəə, cımk wəxte ysada zədə dəkkarə hərə hyn-
dyr, xənzə we dəkkarə peşə be bərcujin u zu ra-
zan zi. Le əgər gotına zöyün nəc seri, wi caxl
zyn u mer gərəke kem hərən çəm həv u əw
zi təne də məhə carada həta məhə həftə.

Cawa ky zore hata gotıne, zynə dyhalal
hərçəm gərəke bə konsultasiəra begredan, bə
gili-gotıne we xəə bədə xuəjkərgəne.

Zə rəj eşa dyhalbune, bə kəqəze konsul-
tasiae zi dəcə cımlala razane (wəldandənə). Le
wedərə doxtre çerbandı hənə, pera zi hər dəm-
dəzgəh. Le əgər qəwimi ky zyn həma maleda
aza bu, wi caxl şəxyl gərəke ysa be kəlgən,

wəki ky zədə nəcə hyndye zəne, wan caxa
disa gərəke gyhitarja doxtra le həbə, zəf çara
pişk wi şixli dökən, əwana minani doxtra na-
kən u dəqəwmə ky əwana bə dəste xə qiler
zəna aza buji bə zədə dökən. Zəna ky radze
bə klizmaeva ruyie xə gərəke bədə şuştıne
(təməzkırne), zə dərva xə bədə təməzkırne u
u əgər av, xun ən nə hatınə, dökəra nava ava
gərmə xə bədə şuştıne u paše nava nəvində
təməzda razə.

Zə rəj razane 6 lədə gərəke xə zəf qənç
bədə xüejkynə, həta ky brinok qənç dəbən.
Wan caxa gyhitarikə məzən lazymə ky zəna
wələdi nəxyaş nəkəvə, zə bona we jəke zi fə-
zə təyqatbun bona zvəstani le wəlnəgərə.

Wəxte razane, əgər qəliştoke həjə kəmən,
wi caxi çie kylbij u tərklekəti pır dəbən, də
malhəmləskə zəneda, zə ky haval peuk bə pər-
ce xəva te xare (dökəvə). Wedəre zi brinək
məzən peşə te, əgər gyhdari le tynə bə, ci u
çida əw dökəra nəxyaş bəkəvə. Rəj razane zən
gərəke zəf u zəf gyhitarja təməzja xə bəkə.
Ədgər zən, is cirazana zəpnada wələdiyə (azabuğə)
həmin is wedər doxtr is təməzja we dənənən.
Ədgər brin bə təməzjil bənə xüejkynə - zu zi ten
qənçkırne.

Ədgər zən maldə razajə, disa təməzja ysa
gərəke xəjə bıkə. Roze dy çara bə ava şırgərm
zə dərva gərəke xə bədə şuştıne, zə bona we
jəke dərdana Esmarxja wəkə dy litr ava şırgərm
zə diwerda dardadəkən, zə wedəre zi bə lule
rezine ave dökərən, bıñp u pe we həjə xə
bışon, zəna wələdi sər pıştə xə vədəyəzə u
pe lula rezine ave dəghinə həjə xə. Zəna azab-
bui həla gərəke dəste xə təmzi nədə organa
xə. Gələk razandən (paldan 2-3 həftə) zrare
zə bona goşte zəne, le zutırke zi rabun u dər-
babzun sər xavate disa zrare.

Wəki ysanə pak dəbə, əgər zəna razajlı rəj
həftəle zə çie xə rəbə, le zə roza 4-a əw nav
çie xədə dökəra runi u bə gotına doxtr dökərə
dəst pe xə bə səlvəkajı bə həzinqə (məşqe
bıkə). Xənzə təməzja organa, lazymə çan u
qəfəsa xə təməri bə ave məzdə. Zə 6 həftəja
zutırke ave xə pəkən. Rəj razane, həta 4-5-kl
gərəke təşte səvək (je zu ten məhandıñne) bə-
xə, zə we şunda, gava ky xə dəhəsə wəki
qənç bujə, hər təşti zi dökəra bəxə, xənzə
təşti tuz, tırs u araq—şərafə, jeko şire de kem
dökən, gava ky dərbəzi nava şire de dəbən. Ga-
va ky zən dərnəcə dərva, wi caxi pıncərə gərəke
bəxə, ysa zi emiş, şir, le əgər bə vana zi İləç

ne bu, wi cazi kitzmae gərəke bədə xəvate. Zə 3 həftə şunda zənə wələdi gərəke roze wəkə cənd səhəta nava həwə təməzda bəyminə. Zə pəj şirdajina zary, fəzə ky əw bəstane xüə bə tərşbor bədə şuştıne (kəveiki tərşbor pesbori şəlbək ava gərm, wana gərəke təvi həv bəknə).

4. HIGIENA DƏWRANA KLIMAKTERIK U PIRBUNE

Zən zə çahılbune şunda, də dəwrənək dərbəzbunda zi dədablıra (klimakterik). U zə we şunda pirbun peşda te. Wəxte dabrida (neziki 45-48 yaş) malhəmiška we dəcəylmişə sər həv u zə we zi nav organizme weda gyastın peşda te. U zə we zi hiv ditsn nənöormal (be qəjdə) dəbə u axriç zilap te bəylinə. Sərəş, sərgər, xudana saro-gərmo u dəl avitən peşda ten.

Zə pəj wəxte dabri, pirbun wana dəbə həldanə u zən təzə dəkəvə nava haləki dən, wan caxa hiv ditsn bə çarəkeva te bəylin u ədi zə pemabune xylas dəbə.

Higiena zənə də wəxte klimaterikədə u wəxte pirbunedə xənəzə təməzəs, zən gərəke sər malhəmiška xüə zi mezə bəkə, wan caxa eş dəkarən peşda ben u wi wəxti əw gərəke hərə cəm doxtre çerbandı. Wəxte klimaterike peşə

wan eşa bə təzdana ave, bə həwze gərm u bə xəvata hesava dəkarə hesa bəbbə. Bə mədə xüə nan vəxuya, araq—şərafə və nəxuya, u təmə lə məhəndiñna zəke xüə bənərə.

* *

Higiena zənə xyrmanç xənəzə zə je zor goṭi, dəha lazmati zəlwera fərzən, sər hal—əbur-kırna we dəha dərəçə higienae lazımlı, əwana dypa bə kocəriye umre xüə dərbaz dəkən, nav kox u konada radibbən, rüdənnin, zə wana hənək zə pez u dewer dəcerinən (xüəjdikən) zə we jəke zi gələ dəbzərli peşə wana dəsəkən. Granja həltinən, datinən, umrəki bə ədli dərbaznakən, be xəw dəmlinən.

Əw gələk çara həjra pəz—dəware xüəjə u zə we zi zəf çara gyhdarja nəfsa çanə xüə na-kə. Sıbe şəbəqə, radibbə doşanja dədoşə u pera zi rex u pəjnə wana dəbə ʃərəvəkərni u dəvezə. Zə we şunda pez u dewer dəghlinə nava garanə, kərle pez. Bə rüşta xüə bə səpətə, gənd u gəməre zə male dərdəkə. Paşa zi dəst bə təndure, həvir strane, şirkəlandıne dəkə. Zara dəbə təzulkirne u zə we şunda çarana zi dəsə nava kəwşən, cole—bona ardue zəvəstane (tərəka dəkə) u rüncəre bərəv dəkə. Mered-kyrmanç

Fərz u lazımlı ky zına kyrmanç bıç çarə-
keva tərka rabun-runıştına zorın bıdə, kınççe
dıha svılk xıç wər bıkə, be şıdandına bənpüş-
ta u be pecandına sərl.

Dərəq gyllı majında higiena zına kyrmanç
bıç wi təhərijə, cıko zore hate şrokəkçirne.

A bıç vi çurəjlı em dıbbınlı ky zınlı dı-
waxte xıçada cənd dəwrana dərbaz dıkə. Umyre
we zöf hez-hezokə u dı dəwran-dəwranda u zı-
xəvat u rabun-runıştına çyda-çyda—zera lazı-
mına dərəçə-dərəçə xıçıkçılıp u qənçkçirne.

Le həla bıç gyllı zorınlı şıxylı nındılk te
kırınlı. Bona dha qənç sılamətja we, zınpık bıç
tae təneva pıkkarə bıç qəncisılamətja xıçava aw-
qa kare bıdə, gərəke massae dora we zı bıç
tomərja xıçava qənç u sılamət bınlı. Bıç hazır-
kırnı dərəçə xəvate u rabun-runıştıne, ky zıne
zı halwaxte kəyn bıdən dərxıstıne, zı vialjı —
hykymətə Şewre gələk-gələk şıxylı kırja zı bo-
na we — zınlı azajə, bıç həqiqət wəkə mera, hin
dıbə, nava xəvatkarlıda dıxəbtə, zı bona we u
zı bona zare konsultasiya, dərguşxanə, cile ra-
zane hənə.

Hər zına xəvatkar gərəke həz wan hemi
gylla həbə, cıko mə got.